

МБДОУ Майинский ЦРР-детский сад
“ Сардаана”

« Баайа ооньюулара»
(авторской ооньюу)

Шестакова Т.А

Паспорт игрушки

1. ФИО: Шестакова Туяра Андреевна, учитель-логопед МБДОУ Майинский ЦРР - д/с « Сардаана»

2. Название работы- « Баайа оонньуулара»

3. Год изготовления- 2018 год;

- В 2019 году прошел экспертный совет РУО.

4. Материал: картон, бумага.

5. Цель создания: через игрушку развивать познавательную и речевую активность.

Задачи: развивающие: развитие познавательных способностей, обогащать знания о национальной кухне. Способствовать развитию логоритмических навыков, развивать мелкую моторику рук.

Воспитывающие: развивать коммуникативные способности, умение сопереживать, помогать, выслушивать ровесника, развитие эмоциональной сферы детей.

6. Целевая аудитория: дети 5-7 лет, родители

7. Описание. Правила- дети встают в круг, вместе с педагогом читают потешку: « Этэгэ-тэтэгэ иэрэн-дьиэрэн, кубулун-дьибилин баайабыт эргичий, тюрэххин туйэрийи» и первый ребенок крутит игрушку, какой рисунок выпадет та игра и начинается: Первая игра- «Балыктар »- по сигналу педагога дети двигаются как рыбки (голубая рыбка-двигаются как зигзагом, розовая рыбка- ныряют, водоросли-останавливаются). Вторая игра- « Алаады», дети повторяют за педагогом « кун курдук тогурук, арыылаах алаады обугэм астаабыт маанылаах аьа дии» и стоя в кругу передают друг другу оладушки

« ылабын-биэрэбин». Третья игра- « Куорчэх», в руках каждого ребенка куорчэх и поговаривают: « Сыр-сар, сыр-сар куорчэх маьа эргичий, сыр-сар, сыр-сар куорчэхпитин боскотууй», Четвертая игра- « Утэьэлээх эт»- дети делятся на две команды и когда включится музыка дети нанизывают мясо на веревку. Побеждает команда которая первой добралась до финиша.

«Баайа оонньуулара»



Технологическая карта « Баайа оонньуулар »

Сыала: оонньуу нөнгүө оҕо тылын сайыннарыы

Соруктара: Сайыннарар: оҕо билэр-көрөр дьобурдарын салгыы сайыннарыы, саха астарын туһунан билиилэрин ханатыы, оҕо өйүн-санаатын, тылын сайыннарыы, тылы сүһүөххэ араарага үөрэтии, тарбах былчыннарын сайыннарыы

Иитэр соруктара: оҕо бэйэ-бэйэҕэ убаастабылы, атын оҕо эппиэттиир кэмигэр тулуйан истэн, бэйэтин эппиэтин хонтуруолланарыгар, сыаналанарыгар иитии, толору сөптөөх эппиэти биэрэллэрин, дьайымалтан дуоһуйууну ылалларын ситиһии

Үөрэх уобалаһа	Тыл сайдыыта				
түһүмэхтэр	Туттуллар ньымалар	Туттуллар тэриллэр	Түһүмэхтэринэн иитээччи оҕолордуун алтыһыта		түмүк
			логопед	ого	
Оҕону оонньууга киллэри	Орф педагогика көрүнгэ	Оонньууга киллэри	Орф педагогика ньыматынан оҕолордуун билсиһии	Оҕолор хатылыыллар	Оҕолор, логопед биир сомоҕо буолан оонньуур турукка киирэллэр
Сүрүн чаһа « Баайа » оонньууру билиһиннэри	Көрдөрүү ньымата, кэпсээнин, хатылатыы	« Баайа » оонньуур	Логопед оонньуу быраабылатын билиһиннэрэр	Оонньууру кытары билсиһии	Оонньуу үөрэнэллэр
Оонньуу « балыксыттар »	Хоһоон аахтарыы, балык тута оонньоонун, оонньуу быраабылаларын билиһиннэри, оонньоотуу	Ууга балыктар, күөгүлэр	Оонньуу быраабылатын билиһиннэри, оонньоотуу	Хоһоон этэллэр, быраабыланы тутуһан оонньуулар	Оонньууга интэриэстэрин тардыы

Оонньуу « Куорчэх ытыйыы»	Хооон аахтарыы, оонньуу быраабылатын билииннэри, оонньотуу	Биирдии оҕоҕо күөрчэх	Хооону ааҕар, күөрчэх ытыйар хамсанылары н көрдөрөр	Оҕолор педагогу үтүктэн илиилэрин эрчийэллэр, хооону ааҕаллар	Тарбах былчыннара сайдар, хамсаныны онорору ситиһэллэр
Оонньуу « Алаады астаанына»	Хооон, логоритмической оонньуу-массаж, орф -педагогика	Габышева М.Н хооонун ааҕыы	Алаады туһунан хооону ааҕыы, логоритмической оонньууны ытыы	Оҕолор хооону хатылыыллар, орф педагогика көмөтүнэн оонньуулар	Алаады туһунан хооону билсэллэр
Оонньуу « Үтэһэлээх эт»	Хооон аахтарыы, оонньуу быраабылалары н билииннэри, логоритмика көрүнгү туһунан оонньотуу	Габышева М.Н хооонун аахтарыы	Орф педагогиканы туһунан хооону аахтарыы, хамаанданан араһсан күрэхтэһэллэр	Хооон ааҕаллар, хамаанданан күрэхтэһэллэр	Сага хооону билэллэр, бодоруһарга үөрэнэллэр
Оонньуу түгэннэриттэн тахсыы	Оонньуу быраабылалары н билииннэри, оонньотуу	сэһэргэни	Оонньуу быраабылаларын быһаарыы	Бэйэ-бэйэлэригэр көмөлөһүү, түмүк онорорго үөрэни	Оҕолор оонньууттан дуоһуйууну ылаллар

« Күөрчэх ытйыы »



« Алаады астааына »



« Үтэһэлээх эт »





Болџомтоџут ињин махтанабыт!